

	<b>DUNAV OSIGURANJE a. d.</b> <b>BANJA LUKA</b>	Šteta broj:
	<b>PRIJAVA ŠTETE PO OSNOVU OSIGURANJA OD          POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI</b>	Datum:
		Broj polise/Datum polise:
		Trajanje osiguranja:

OD POŽARA I UDARA GROMA, EKSPLOZIJE, OLUJE, GRADA, UDARA SOPSTVENOG VOZILA, PADA LJETELICE, MANIFESTACIJA I DEMONSTRACIJA, POPLAVE, BUJICE I VISOKE VODE, IZLIVANJE VODE IZ INSTALACIJA, KLIZANJE TLA I ODRONJAVANJA, SLIJEGANJA TLA, SNJEŽNE LAVINE, ISCURENJA (LEKAŽE), IZLIVANJA UŽARENE TEČNE RASTOPLJANE MASE, SAMOZAPALJENJA ZALIHA, UDARA NEPOZNATOG MOTORNOG VOZILA.

OSIGURANIK:	matični broj:		
Mjesto stanovanja:	ul.	kbr.	
Telefon br.	Pošta:	Opština:	Email:
Mjesto štete:	ul.	kbr.	
Telefon br.	Pošta:	Opština:	

**PODACI ZA ISPLATU ŠTETE:**

- a) Broj transakcijskog računa osiguranika \_\_\_\_\_
- b) Naziv banke \_\_\_\_\_

PITANJA	ODGOVORI
1. Dan i sat štete:	
2. Od čega je nastala šteta: (npr. požara, poplave, oluje i dr.)	
3. Ako je šteta od požara, koji je uzrok: (Trebalo uvijek naznačiti stvarni uzrok požara, pa i u slučaju da se vatra pojavila kod susjeda. Ne smije se navesti da je uzrok požara nepoznat!)	
4. Koje su od osiguranih stvari oštećene: (Navesti stavke polise, a kod privrednih subjekata redni broj i vrijednost oštećenih stvari u popisu osnovnih sredstava; kod djelimičnih šteta navesti šta je oštećeno)	
5. Gdje je nastao požar (u kojoj prostoriji i na kojem mjestu) kod osiguranika ili u susjedstvu:	
6. Koliko iznosi približno šteta kod svake stavke polise i ukupno:	
7. Da li je premija plaćena: Kada, kome i koliko:	
8. Da li je osigurana stvar osigurana od iste opasnosti i kod neke druge osiguravajuće organizacije? Ako jeste, navesti kod koje, na koju svotu i koje vrijeme:	
9. Koja je najbliža željeznička ili autobuska stanica i kolika je udaljenost od tih stanica do mjesta štete?	

Izjavljujem da sam na sva gornja pitanja odgovorio-la ispravno (tačno, istinito i potpuno)

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_.god.